

t3_yellow14

(TMHK7YAHFBgoHoW2aV9kqiaC11AGdAfynHQ)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_relset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1_struct_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(l1_struct_0 X1) \Rightarrow (\forall X2. \\ & ((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 \\ & X1)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0) (u1_struct_0 X1)))))) \Rightarrow (((v2_struct_0 X0) \wedge (k2_relset_1 (\\ & u1_struct_0 X1) X2 = k2_struct_0 X1)) \Rightarrow (v2_struct_0 X1)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (l1_struct_0 X1) \Rightarrow (\forall X2.((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 \\ & X2 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0) (u1_struct_0 X1)))))) \Rightarrow ((k2_relset_1 \\ & (u1_struct_0 X1) X2 = k2_struct_0 X1) \Rightarrow (v2_struct_0 X1)))) \end{aligned}$$